



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bibela E Reng Ka Kitso? — Karolo 2 · Ditemana tsa KJV le Dinomoro tsa Strong

KAROLO 2 · THUTO E NTSHA E E AGILWENG MO THUTONG YA MOTHEO YA BAEBELE

Kitso — Thuto ya Motheo ya Baebele

LEFOKO LA MATSENO

Kitso e tota, mme setšhaba se se nang nayo se senyega. Ke motheo o o setseng o thailwe fa pele ga rona; jaanong re tswelela pele, ka basupi ba bašwa ba lebaka le le lengwe. Lefoko la Sehebera ke daath (H1847, kitso), le le tswang mo go yada (H3045, go itse), le le rayang go itse ka go bona — go itse Modimo ka bo teng, e seng fela go utlwa kaga ene. Lefoko la Segerika ke gnosis (G1108, kitso); mme go na le lefoko le le tletseng thata, epignosis (G1922, go dumela/go itse ka botlalo), kitso e e feletseng e e tshwarang boammaaruri. Ela tlhoko se sentle: kitso e Modimo a e batlang mo go wena ga se go kokoanya dibuka, gonne go ithuta fela go a apola mmele. Ke go itse motho. Motho a le mongwe a ka ithuta botshelo jotlhe mme a se ke a e fitlhela; yo mongwe a boifa Modimo, a lela go e batla, a bo a e bona. E simolola mo go boifeng Morena; e bonwa ke ba ba e batlang; mme bokhutlo jwa yone ke botshelo — go itse Modimo wa boammaaruri, le Morwa yo a mo romileng. Letsatsi le tla tla, fa lefatshe lotlhe le tla tlala yone. Jalo, ela tlhoko kafa o reetsang. E batle ka tlhoafalo.

DIPOTSO TSE THARO TSE THUTO E DI ARABANG:

1. Kitso e simolola kae, mme motho o e bona jang?
2. Bokhutlo jwa kitso yotlhe ke eng — motho o tshwanetse go itse eng gore a nne le botshelo jo bo sa khutleng?
3. Go tla diragalang mo go ba ba ganang kitso, mmê tsholofelo efe e solofeditsweng lefatshe lotlhe?

MOTHEO O SETSE O TLHOMILWE — KITSO

MOTHEO → BATHO BA BOTLHALE BA BOLOKA KITSO (DIANE 10:14).

MOTHEO → BATHO BA ME BA SENYEGA GO TLHOKA KITSO (HOSEA 4:6).

MOTHEO → BATHO BA ME BA YA KWA BOKGOBENG, KA GA BA SENA KITSO (ISAIA 5:13).

MOTHEO → KA KITSO BA BA SIAMENG BA TLA GOLOLWA (DIANE 11:9).

MOTHEO → O TLA RUTA MANG KITSO? = BA BA ANOTSWENG MASI (ISAIA 28:9).

MOTHEO → TAELO E TSHWANETSE GO NNA MOKWATLONG WA TAELO + LOLAME KA LOLAME + FA E MMOTLANA, LE KWA E MMOTLANA (ISAIA 28:10).

Karolo e ya 2 e tlhomamisa boammaaruri jo bo tshwanang go tswa mo bapaking ba basha.

MAFOKO A BOTLHOKWA A SEGERIKA

“tsebo” — **G1108 gnos** — thuto, saense
bolelele jwa kitso ya ga Keresete Jesu

“tsebo” — **G1922 epignosis** — go lemoga, temogo e tletseng
go tla go itse boitsebi jwa boammaaruri

“itse” — **G1097 ginosko** — go itse, go lemoga
gore ba go itse wena, Modimo o le esi wa boammaaruri

(Dikakanyo tsa me — ela tlhoko mafoko a mabedi a Segerika, ka gonne a amana thata mmogo mme a se a tshwana. gnos (G1108, knowledge) ke kitso, thutamahalo; epignosis (G1922, acknowledging) ke temogo e tletseng, tumelo ya boammaaruri. Motho a ka kokoanya sa ntlha botshelo jwa gagwe kaakhutlha mme a se ka a fitlha kwa go sa bobedi: a ithuta ka metlha, mme a sa kgone go fitlha kwa epignosis ya boammaaruri. Modimo o tlhophile lefoko le le tletseng teng, mme tlhopho eo ka boyona e re ruta se sengwe.)

DIKGANG TSA BOTLHOKWA TSA SEHEBERU

“tsebo” — **H1847 daath** — kitso, temogo
tsebe ya moitse e batla kitso

“itse” — **H3045 yada** — go itse, go bona seo se lemogiwang ka go se bona
Ke ka moo re tla itseng, fa re tswela go itse MORENA

“tsebo” — **H1844 deah** — tsebo
lefatshe le tlaa tlala kitso ya MORENA

“kitso” — **H998 biynah** — kutlwisiso, kitso
fa o lela go batla kitso

(Megopolo ya me — Strong a bolela gore yada (H3045, go itse) e raya go itse ka go bona. Jobe o buile jaana morago ga go utlwa gotlhe ga gagwe: Ke go utlwile ka ditsebe tsa me, mme jaanong leitlho la me le go bona. Ke kitso e e batlwang mo thutong e — e seng fela go utlwa ka tsebe, mme go bona.)

SEMPA SA MASIMOLOLO

Proverbs 1:7 ↗ *read this in your Bible*

POELELO YA MORENA = TSHIMOLOGO YA KITSO.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — kitso e na le tshimologo, mme tshimologo ke poifo ya MORENA. daath (H1847, kitso) ga e fitlhelwe ke motho yo a ikogomosang; e simolola fa motho a ikokobetsa a boifa Modimo. Ope yo a ka ganang go mo boifa a ka se kgone go ithuta mo go ene.)

I. E BATLE, MME O E BOLOKE

A. Proverbs 18:15 ↗ *read this in your Bible*

PELO YA MOTHO YO BOTLHALE E BONA KITSO + TSEBE YA BA BA BOTLHALE E BATLA KITSO.

(Dikakanyo tsa me — kitso ga e tshelwe mo motho yo le tshwakga; ba botlhale ba e BAPALA, ba botlhale ba e BATLA. E tshwanetse go batliwa.)

B. Proverbs 2:3 ↗ *read this in your Bible*

FA O LELA O BATLA KITSO + O TSHOLETSA LENTSWE LA GAGO O BATLA TLHALOGANYO.

C. Proverbs 2:5 ↗ *read this in your Bible*

O TLA THE WA TLHALOGANYA GO BOIFA GA MORENA + O FITLHELE KITSO YA MODIMO.

(Megopolo ya me — ela tlhoko thulaganyo: goa o kope, tsholetsa lentswe la gago, mme JAANONG o tla bona. Lefoko le le ranotsweng go nna kitso mo go Diane 2:3 ke biyah (H998, tlhaloganyo); kitso ya Modimo mo go Diane 2:5 ke daath (H1847, kitso). Goa o kope tlhaloganyo, mme Modimo o go naya kitso ya gagwe. Ga a e fitlhele motho yo o goang o kopa.)

D. Proverbs 19:2 ↗ *read this in your Bible*

MOYA O O SENANG KITSO = GA O SIAME + YO O ITLHAGANELANG KA DINAO TSA GAGWE O A LEOFA.

II. BOKHUTLO JWA KITSO YOTLHE — GO ITSE MODIMO, LE JESU KERESITE

A. Johane 17:3 Mme tsela e e isang botshelong jo bosa khutleng ke e—ke ka go go itse wena Modimo o o boammaaruri o le esi, le Jesu Keresete, ene yo o mo romileng mo lefatsheng! **[G1097 ginosko ■]**

BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG KE SE = GORE BA GO ITSE WENA MODIMO WA MMATOTA A NNA WEEDIA + JESU KERESITE, YO O MO ROMILENG.

(Megopolo ya me — fano ke fa boitshepo jotlhe bo lebisang teng. ginosko (G1097, go itse) ga se go itse ka ga gagwe, mme ke go mo itse YENE. Botshelo jo bo sa khutleng ga bo ikaege mo lokwalong lo lo kwadilweng, mme bo ikaegile mo go itseng motho — Modimo o le nosi wa boammaaruri, le Jesu Keresete yo a mo romileng.)

B. Bafilipi 3:8 Ee, sengwe le sengwe ga se na mosola fa se tshwantshanngwa le poelo e e senang theko ya go itse Morena wa me Jesu Keresete. Ke beetse tsotlhe fa thoko, ke di bona e se sepe, gore ke tle ke nne le Keresete **[G1108 gnosis ■]**

KE BALA DILO TSOTLHE FELA TATLHEGO → KA NTLHA YA BOGOLO JWA KITSO YA GA KERESITE JESU MORENA WAME + GORE KE TLE KE FENYE KERESITE.

C. II Bakorintha 4:6 Gonne Modimo, o o rileng, “A go nne lesedi mo lefifing”, o dirile gore re tlhaloganye gore ke phatshimo ya kgalalelo ya one e e bonalang mo sefatlhogong sa ga Jesu Keresete.

[G1108 gnosis ■]

MODIMO O PHATSHIMILE MO DIPELONG TSA RONA → LESEDI LA KITSO YA K GALALELO YA MODIMO = MO SEFATLHOGONG SA GA JESU KERESITE.

(Megopolo ya me ka bo nosi — Modimo o o rileng lesedi le phatsime mo lefifing, ke ene o o phatsimeditseng mo dipelong tsa rona. Mme lesedi leo le bontsha eng? Sefatlhogo. Kitso ya kgalalelo ya Modimo e na le sefatlhogo, mme ke sefatlhogo sa ga Jesu Keresete. Kitso yotlhe ya boammaaruri e fela ka go lebelela mo go ene.)

III. TLHOKA KITSO GO A SENYA

A. Hosea 4:6 ↗ *read this in your Bible*

BATHO BA ME BA SENYEGA KA GO TLHOKA KITSO + O SAETSE KITSO → LE NNA KE TLA GO LAHLA.

(Megopolo ya me — ela tlhoko se: ga ba a senngwa ka ntlha ya go tlhoka thata, kgotsa senkgwe, mme ba senngwa ka ntlha ya go tlhoka kitso. Mme kitso e ne e sa fitlwa mo go bone — e ne e GANNWA. Molato o ne o se mo go yo o e nayang.)

B. Baroma 1:28 Jalo ke sone se e rileng fa ba latlha Modimo ebile ba sa batle go o itse, Modimo wa ba tlhokomologa gore ba dire sengwe le sengwe se megopolo ya bone e e bosula e neng e ka se akanya.

[G1922 epignosis ■]

GA BA NE BA RATA GO TSHOLA MODIMO MO KITSONG YA BONE → MODIMO O BA NEELA MO MOGOPOLONG O SA SIAMANG.

(Megopolo ya me — Hosea le Paulo ba naya bosupi jo bo tshwanang, yo mongwe kwa Iseraele, yo mongwe ka ga Baditšhaba. Kgoromeletsa Modimo kwa ntle ga kitso ya gago, mme megopolo ka bowona o a neelwa. epignosis (G1922, go lemoga) — ba ne ba sa batle go lemoga Modimo, mme Modimo a ba neela.)

IV. TEMOSO — KITSO E E GODISANG BOIKGODISO

A. I Bakorintha 8:1 Gape ke potso ya lona kaga go ja dijo tse di tshabetsweng medimo ya disetwa. Mo potsong e mongwe le mongwe o ikutlwa gore karabo ya gagwe fela ke yone e e siameng! Mme le fa go

ntse jalo go nna “moitse wa tsotlhe” go re dira gore re ipone botoka, mme se se tlhokegang tota, go aga phuthego ke lorato. **[G1108 gnosis ■]**

MME LE FA GO NTSE JALO GO NNA “MOITSE WA TSOTLHE” GO RE DIRA GORE RE IPONE BOTOKA, MME SE SE TLHOKEGANG TOTA, GO AGA PHUTHEGO KE LORATO.

(Megopolo ya me — kitso ka bosi e dira gore motho a rurugane; lorato lo dira gore motho a age. Batla kitso, mme o e tshware ka lorato, gore e se ka ya go rurugantsha.)

B. II Timotheo 3:7 Basadi ba mofuta oo ba saletse ruri morago baruti ba ba makgapha mme ga ba tlhaloganye boammaaruri. **[G1922 epignosis ■]**

ITHUTA KA METLHA + LE GA GO NTSE JALO BA SE KE BA KGONA GO TLA MO KITSONG YA BOAMMAARURI.

C. I Timotheo 6:20 Oo, Timotheo, o se ka wa tlhoka go dira dilo tse, tse Modimo o di go neetseng. Ikgaphe mo dikganetsanyong tsa boeleele le mo go ba ba ipelafatsang ka “kitso” ya bone mme seo se supa fa ba sena nayo. **[G1108 gnosis ■]**

BOLOKA SE SE NEELETSWENG MO TSHOLOFELONG YA GAGO + O TILE DIKGANETSANO TSA KITSO E BIDIWANG JALO KA MAKA.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — lefoko science fano ke gnosis (G1108, kitso) — kitso e e bidiwang jalo mme e le maaka. Go na le mofuta wa go ithuta o o sa keng wa fitlhelela boammaaruri, le kitso e tota e se kitso gotlhelele. Disa se se neetsweng mo go wena, mme o leke dilo tsotlhe.)

V. TSHOLOFELO — LEFATSHE LE TLA TLALA KITSO YA MORENA

A. Isaiah 11:9 ↗ *read this in your Bible*

BA KA SE UTLWISE BOTLHOKO KGOTSA GO SENYA → LEFATSHE LE TLA TLALA KITSO YA MORENA.

B. Habakkuk 2:14 ↗ *read this in your Bible*

LEFATSHE LE TLA TLADIWA KITSO YA KGALALELO YA MORENA + JAACA METSI A KHURUMETSA LEWATLE.

(Dikakanyo tsa me ka boitshepho — kitso e batho ba e ganang jaanong, e tla tla e tlatsa lefatshe lotlhe ka letsatsi le lengwe. Se se neng sa simologa mo bathong ba se kae ba ba neng ba mo boifa, se tla apesa naga nngwe le nngwe. Modimo ga a na go tlogela lefatshe la gagwe mo botlhoking jwa kitso.)

MOLOMO WA BABEDI

Isaiah 11:9 ↗ *read this in your Bible*

LEFATSHE LE TLA TLALA KITSO YA MORENA.

Habakkuk 2:14 ↗ *read this in your Bible*

LEFATSHE LE TLA TLALA KITSO YA KGALALELO YA MORENA.

Numbers 14:21 ↗ *read this in your Bible*

RURI KE TSHELA -- LEFATSHE LOTLHE LE TLA TLALA KGALALELO YA MORENA.

Ecclesiastes 4:12 ↗ *read this in your Bible*

BABEDI BA TLA MO EMELANA + LOGOLE LO LO NANG LE MABOKO A MARARO GA LO KGAOGANYE MOTLHOFO.

(Megopolo ya me — baya boraro jo mmogo. Isaia a re, lefatshe le tla tlala KITSO ya MORENA; Habakuka a re, kitso ya KGALALELO ya MORENA; mme MORENA ka boene o ne a ikanela Moshe gore lefatshe le tla tlala KGALALELO ya MORENA. Kitso le kgalalelo di kopantswe mo tsholofetsong e le nngwe: go mo itse ke go bona kgalalelo ya gagwe, mme lefatshe lotlhe le tla e bona.)

MORITI LE PHITLHELELO

Shadow Hosea 6:3 ↗ *read this in your Bible*

JAANONG RE TLA ITSE, FA RE TSWELELA GO ITSE MORENA + GO TSWA GA GAGWE GO BAAKANYETSE JAACA MASA.

Fulfillment II Bakorintha 4:6 Gonne Modimo, o o rileng, “A go nne lesedi mo lefifing”, o dirile gore re tlhaloganye gore ke phatshimo ya kgalalelo ya one e e bonalang mo sefatlhogong sa ga Jesu Keresete. **[G1108 gnosis ■]**

LESEDI LA KITSO YA KGALALELO YA MODIMO = MO SEFATLHEGONG SA JESU KERESITE.

(Megopolo ya me — Hosea a re, tswelela pele go itse MORENA, gone go tla ga gagwe go tihomamisitswe jaaka boitlhabo jwa letsatsi. Paulo a re mosong o tsile: Modimo o phatsimile mo dipelong tsa rona. Se moporofiti a neng a se batla, jaanong re se bona ka sefathlogo se se sa bipilweng — kgalalelo ya Modimo mo sefathlogong sa ga Jesu Keresete.)

KWALO

II Petere 3:18 Mme golang mo nonofong ya semowa lo itsanye sentle le Morena le Mmoloki wa rona Jesu Keresete. A mo go ene go nne kgalalelo yotlhe le boitumelo jwa tlotlo, go tloga fano le ka bosakhutleng. Salang sentle. Ke nna, Petere. **[G1108 gnosis ■]**

GOLA MO TSEHOGFATSONG + MO KITSONG YA MORENA LE MOPHOLOSI WA RONA JESU KERESITE.

Johane 17:3 Mme tsela e e isang botshelong jo bosa khutleng ke e—ke ka go itse wena Modimo o o boammaaruri o le esi, le Jesu Keresete, ene yo o mo romileng mo lefatsheng! **[G1097 ginosko ■]**

BOTOKO JOA BO SA KHUTLENG KE GORE = GORE BA GO ITSE.

(Megopolo ya me — fano ke bokhutlo jwa kgang yotlhe. Kitso e tshwanetse go batlwa jaaka selefera, mme e simolola ka poifo ya MORENA. Ba ba e ganang ba a nyelela; ba ba e tshwereng kwa ntle ga lorato ba a itlhabolola; mme ba ba ithutang kwa ntle ga go dumela ga ba ke ba fitlha mo boammaaruring. Mme bokhutlo jwa gone gotlhe ga se dibuka tse dintsi — ke sefathlogo, le motho, le botshelo jo bo sa khutleng: go itse Modimo, le Jesu Keresete yo a mo romilweng. Gola mo kitsong eo, mme letsatsi le a tla le lefatsheng lotlhe le tla tlala yone.)

TEKO YA GO ITLWAETSA

1. Diane 18:15 — Pelo ya yo o botlhale e bona kitso; le tsebe ya baitseanape e senka:

- a) o utlwa kgalemo ya botshelo
- b) o batla kitso
- c) o tletse go utlwa

2. Hosea 4:6 — Batho ba me ba senyegela go tlhoka:

- a) pono
- b) kgakololo
- c) kitso

3. Johane 17:3 — Mme tsela e e isang botshelong jo bosa khutleng ke e—ke ka go go itse wena Modimo o o boammaaruri o le esi, le:

- a) Jesus Keresete, ene yo o mo romileng mo lefatsheng
- b) Mowa wa boammaaruri, o a tla o romang
- c) Moshe, yo lo mo lo ikantseng ka ene

4. 1 Bakorintha 8:1 — Go nna “moitse wa tsotlhe” go re dira gore re ipone botoka, mme:

- a) botlhale bo gaisa bosilo
- b) lorato lo aga
- c) boporofeta bo aga phuthego

5. 1 Timotheo 6:20 — Oo, Timotheo, o se ka wa tlhoka go dira dilo tse, tse Modimo o di go neetseng. Ikgaphe mo dikganetsanyong tsa boelele le mo go ba ba ipelafatsang ka “kitso” ya bone:

- a) "kitso" e e bidiwang jalo e se ya boammaaruri
- b) filosofi le tsietso e e se nang mosola
- c) ditaello tsa batho

6. 2 Bakorinthe 4:6 — Gonne Modimo, o o rileng, “A go nne lesedi mo lefifing”, o dirile gore re tlhologanye gore ke phatshimo ya kgalalelo ya one e e bonalang mo sefathlogong sa ga Jesu Keresete:

- a) mo sefahlegong sa Moshe

b) mo tshuting ya leru

Ke phatshimo ya kgalalelo ya one e e bonalang mo sefatlhogong sa ga Jesu Keresete

7. Numeri 14:21 — Mme jaaka ke tshela, lefatshe lotlhe le tlaa tladiwa ka:

a) kitso ya MORENA

b) kgalalelo ya MORENA

c) tebogo ya MORENA

KARABO E SIAMETSENG: 1-b, 2-c, 3-a, 4-b, 5-a, 6-c, 7-b

KA MOKGWA O THUTO E E ARAGANANG KA GONA

KGOLAGANO E NTŠHA E E TLHALOSA JAANA: TSHOLOFETSO E RE, BOTLHE BA TLA NKITSE, GO SIMOLOLA MO GO MONNYE WA BONE GO FITLHA MO GO MOGOLO WA BONE (JEREMIA 31:34), LE LEFOKO LE BUIWA GAPE MO GO KERESETE (BAHEBERA 8:11) — MORITI O O KOPANANG LE TLHAGELELO YA ONE, O SIAMETSE THUTO YA ONE.

KA FA MAFOKO A LENG BOTLHOKWA KA GONE: LEFOKO BOITSE MO GO 1 TIMOTHEO 6:20 KE GNOSIS (G1108, KITSO), MME LEFOKO KITSO MO GO DIANE 2:3 KE BIYNAH (H998, TLHALOGANYO) — TLHOMA GORE LEFOKO LENGWE LE LENGWE LE EME KAE, LE GORE KE KA NTLHA YANG.

→ **KA FA E FITLHEGETSWENG JANG MO GO KERESETE: YO MO GO ENE DI FITLHEGETSWE MATLOTLO OTLHE A BOTLHALE LE KITSO (BAKOLOSA 2:3) — E PELENG GO FETA LEFA GO EPELWA MATLOTLO A FITLHEGILWE, MME EPO E KHUTLELA MO MOTHONG.**

GO DIRA JANG GORE O TSENYE PELO YA GAGO MO GO YONE: KITSO E EME MO PALAMADING YA 2 PETERE 1:5-7 — TLHATLAGANYENG MO TSHIAMONG KITSO, MO KITSONG BOIKGAPO — MOGATO MONGWE LE MONGWE WA PALAMANO EO O IKAEGILE KA O MONGWE O.

→ **KAFA E FITLHELELANG BOSAKHUTLENG: BOTSHELO JO BOSAKHUTLENG KE GO ITSE ENE (JOHANE 17:3) — LE BA BOTLHALE BA TLA PHATSIMA JAKA PHATSIMO YA LOAPI (DANIELE 12:3).**

SOURCES & CREDITS

Scripture: Open Tswana Living NT (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).